



CRNA GORA
OPŠTINA BUDVA

Trg Sunca broj 3, Budva
Telefon: +382 67 120 741
sladjana.nedovic@budva.me

UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA

Odjeljenje za inspekcijski nadzor lokalnih javnih prihoda

BROJ: UPI 21-411/21- 13098/16/23

BUDVA, 07.04.2023. godine

Uprava lokalnih javnih prihoda Opštine Budva, postupajući po službenoj dužnosti, u postupku utvrđivanja poreza na nepokretnosti za 2020. godinu, poreskog obveznika "BUDVA-SV. STEFAN-PETROVAC" D.O.O. („BSP“ DOO), PIB: 02109867, Adresa: Budva, Trg sunca br.4, na osnovu člana 87 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore, broj 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), vrši:

DOSTAVLJANJE JAVNIM OBAVJEŠTENJEM

Shodno članu 87 Zakona o upravnom postupku, Uprava lokalnih javnih prihoda Opštine Budva, javnim obavještavanjem vrši dostavljenje upravnih akata:

1. Obavještenje o rezultatima ispitnog postupka, broj: UPI 21-411/21-13098/8 od 30.03.2023.godine;
2. Poreska prijava, broj: UPI 21-411/21-13098/9/23 od 30.03.2023.godine;

S obzirom da dostavljanje predmetnog akta nije bilo moguće izvršiti na jedan od načina iz člana 84 i 85 Zakona o upravnom postupku, Uprava lokalnih javnih prihoda Opštine Budva vrši dostavljanje javnim obavještavanjem objavljinjanjem pismena na internet stranici Opštine Budva, portalu elektronske uprave i oglasnoj tabli ovog organa.

Dostavljanje javnim obavještavanjem smatra se izvršenim po isteku roka od deset dana od dana objavljinjanja pismena. Datum objavljinjanja istog je 07.04.2023. godine, a datum isteka roka je 18.04.2023. godine.





CRNA GORA
OPŠTINA BUDVA

Trg Sunca broj 3, Budva
Telefon: +382 67 120 741

UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA

Odjeljenje za inspekcijski nadzor lokalnih javnih prihoda

BROJ: UPI 21-411/21- 13098/8

BUDVA, 30.03.2023. godine

DRUŠTVO ZA KONSALTING I INŽENJERING "BUDVA-SV. STEFAN-PETROVAC"

D.O.O. BUDVA / „BSP“ DOO, PIB: 02109867

PREDMET: Obavještenje o rezultatima ispitnog postupka

Na osnovu Člana 111 ZUP-a ("Službeni list Cme Gore", broj 56/14,20/15,40/16 i 37/17) kojim je propisano da je prije donošenja rješenja javnopravni organ dužan da obavijesti stranku o rezultatima ispitnog postupka, Uprava lokalnih javnih prihoda Opštine Budva obavještava Vas o rezultatima istog, u dijelu utvrđivanja poreske obaveze za 2020. godinu. U toku ispitnog postupka izvedeni su sledeći dokazi:

Uvidom u katastarsku evidenciju i na osnovu dopisa koji je Uprave za katastar i državnu imovinu - Područna jedinica Budva uputila Upravi lokalnih javnih prihoda Opštine Budva, utvrđeno je da "BSP" D.O.O. posjeduje nepokretnosti na teritoriji Opštine Budva, i to:

- PD2, PD14, PD18, PD27, PD29, PD34, PD37, PD46, PD62, PD63, PD67, PD76 u zgradi I na KP 1260/5 KO BUDVA, LN 2707 (osnov prava - svojina, obim prava 1/1)
- PD5, PD18, PD28 u zgradi II na KP 1260/5 KO BUDVA, LN 2707 (osnov prava - svojina, obim prava 1/1)
- PD1, PD10, PD11, PD13, PD15, PD19, PD20, PD65, PD93, PD104, PD107, PD111, PD118, PD136, PD139, PD145, PD180, PD181, PD183, PD189, PD190, PD194, PD196, PD213, PD217, PD228, PD232 u zgradi I na KP 2057/1 KO BUDVA, LN 2707 (osnov prava - svojina, obim prava 1/1)
- PD2, PD6, PD8, PD9, PD10 u zgradi I na KP 1787/8 KO BUDVA, LN 2672 (osnov prava - svojina, obim prava 1/1)
- PD60 u zgradi I na KP 781 KO BUDVA, LN 3309 (osnov prava - svojina, obim prava 1/1)
- zemljište (livada) na KP 1260/5, površine 1650m², KO Budva, LN-2707 (osnov prava - svojina, obim prava 1/1),
- zemljište (pašnjak) na KP 326/1, površine 134m² i građevinsko zemljište na KP 326/4, KP 326/5, KP 326/6, KP 326/7, KP 326/8 ukupne površine 337 m² KO Budva, LN-2842 (osnov prava - susvojina, obim prava 1/5).

za koje nije utvrđena poreska obaveza po osnovu poreza za nepokretnosti za 2020. godinu.

U postupku utvrđivanja poreske obaveze po osnovu poreza na nepokretnosti, poreskom

obvezniku je omogućeno da učestvuje u postupku utvrđivanja poreske obaveze, saglasno članu 14 stav 1 ZUP-a, tako što je upućen poziv za stranku, broj: UPI-21-411/21-13098 dana 08.10.2021.godine koji je poslat na adresu prijema službene pošte poreskog obveznika, navedenu u Centralnom registru privrednih subjekata Crne Gore. Poreski obveznik je zaprimio poziv za stranku, ali se na isti nije odazvao.

Obveznik poreza na nepokretnosti shodno članu 4 stav 1 Zakona o porezu na nepokretnosti („Službeni list CG“, broj: 25/19 i 49/22) je vlasnik nepokretnosti na dan 01. januara godine za koju se porez utvrđuje. Poreski obveznik „BSP“ D.O.O. je shodno navedenom članu Zakona o porezu na nepokretnosti, obveznik poreza na nepokretnosti za 2020.godinu.

S obzirom da „BSP“ D.O.O. poreskom organu nije dostavio poresku prijavu radi utvrđivanja poreske obaveze po osnovu poreza na nepokretnosti za 2020.godinu, u skladu sa članom 36 Zakona o poreskoj administraciji („Službeni list RCG“, broj: 65/01, 80/04 i „Službeni list CG“, br. 20/11, 28/12, 8/15, 47/17, 52/19 i 145/21) i članom 16 Zakona o porezu na nepokretnosti („Službeni list CG“, broj: 25/19 i 49/22), poreski organ će za poreskog obveznika podnijeti poresku prijavu po osnovu poreza na nepokretnosti, shodno članu 37 stav 1 Zakona o poreskoj administraciji („Službeni list RCG“, broj: 65/01, 80/04 i „Službenom listu CG, br. 20/11, 28/12, 8/15, 47/17, 52/19 i 145/21) kojim je propisano da poreski organ ima ovlašćenje da za poreskog obveznika podnese poresku prijavu, u roku od tri dana od dana saznanja da poreska prijava nije podnijeta u propisanom roku.

Poresku prijavu radi utvrđivanja poreza na nepokretnosti, ovlašćeno lice Uprave lokalnih javnih prihoda će podnijeti za 2020.godinu za:

Nestambeni prostor:

- PD1 ($135m^2$), PD10 ($178m^2$), PD11 ($48m^2$), PD13 ($30m^2$), PD93 ($388m^2$), PD180 ($16m^2$), PD181 ($485m^2$), PD194 ($8m^2$), PD196 ($28m^2$) u zgradi I na KP 2057/1 KO Budva, LN-2707 (osnov prava - svojina, obim prava 1/1),

Stambeni prostor:

- PD2 ($15m^2$), PD14 ($121m^2$), PD18 ($89m^2$), PD29 ($23m^2$), PD37 ($54m^2$), PD46 ($33m^2$), PD67 ($39m^2$), PD76 ($58m^2$) u zgradi I na KP 1260/5 KO Budva, LN-2707 (osnov prava- svojina, obim prava 1/1),
- PD18 ($57m^2$), PD28 ($37m^2$) u zgradi II na KP 1260/5 KO Budva, LN-2707 (osnov prava-svojina, obim prava 1/1)
- PD139 ($23m^2$), PD145 ($23m^2$), PD217 ($91m^2$), PD232 ($130m^2$) u zgradi I na KP 2057/1 KO Budva, LN-2707 (osnov prava - svojina, obim prava 1/1),
- PD2 ($44m^2$), PD6 ($42m^2$), PD8 ($45m^2$), PD9 ($23m^2$), PD10 ($19m^2$) u zgrada I na KP 1787/8 KO Budva, LN-2672 (osnov prava- svojina, obim prava 1/1)
- PD60 ($50m^2$) u zgrada I na KP 781 KO Budva, LN-3309 (osnov prava - svojina, obim prava 1/1),

Poslovni prostor :

- PD34 ($35m^2$), PD63 ($35m^2$), u zgradi I na KP 1260/5 KO Budva, LN-2707 (osnov prava - svojina, obim prava 1/1),
- PD118 ($70m^2$), PD136 ($19m^2$), PD213 ($375m^2$), PD228 ($192m^2$) u zgradi I na KP 2057/1 KO Budva, LN-2707 (osnov prava - svojina, obim prava 1/1),



Garaže:

- PD27 ($14m^2$), PD62 ($15m^2$) u zgradi I na KP 1260/5 KO Budva, LN-2707 (osnov prava - svojina, obim prava 1/1)
- PD5 ($22 m^2$) u zgradi II na KP 1260/5 KO Budva, LN-2707 (osnov prava - svojina, obim prava 1/1),
- PD15 ($16m^2$), PD19 ($16m^2$), PD20 ($16m^2$), PD65 ($16m^2$), PD104 ($16m^2$), PD107 ($16m^2$), PD111 ($16m^2$), PD183 ($16m^2$), PD189 ($16m^2$), PD190 ($16m^2$) u zgradi I na KP 2057/1 KO Budva, LN-2707 (osnov prava - svojina, obim prava 1/1),

Zemljište:

- građevinsko zemljište na KP 1260/5, površine $1650m^2$, KO Budva, LN-2707 (osnov prava - svojina, obim prava 1/1),
- građevinsko zemljište na KP 326/1, KP 326/4, KP 326/5, KP 326/6, KP 326/7, KP 326/8 ukupne površine $471 m^2$ KO Budva, LN-2842 (osnov prava - susvojina, obim prava 1/5)

shodno članu 100 Zakona o poreskoj administraciji („Službeni list RCG“, broj: 65/01, 80/04 i „Službeni list CG“, br. 20/11, 28/12, 8/15, 47/17, 52/19 i 145/21), kojim je propisano da pravo na utvrđivanje poreske obaveze zastarijeva u roku od pet godina od isteka godine u kojoj je tu obavezu trebalo utvrditi.

Poreski ogran ce utvrditi poresku osnovicu za utvrđivanje poreza na nepokretnosti u skladu sa članom 6g stav 2 Zakona o porezu na nepokretnosti ("Službeni list CG" br.25/19 i 49/22) kojim je propisano da ako obveznik poreza na nepokretnosti u poslovnim knjigama vrijednost nepokretnosti ne iskaže u skladu sa stavom 1 ovog člana, ili ne podnese poresku prijavu, porez na nepokretnosti obračunava se u skladu sa članom 6a i 6b ovog zakona.

Tržišna vrijednost nepokretnosti, koja predstavlja osnovicu za utvrđivanje poreza na nepokretnosti za 2020.godinu utvrđuje se primjenom člana 6a stav 1 i stav 2 Zakona o porezu na nepokretnosti („Službeni list CG“ br.25/19 i 49/22).

Na osnovu člana 6a stav 1 Zakona o porezu na nepokretnosti („Službeni list CG“ br.25/19 i 49/22) tržišna vrijednost nepokretnosti (građevinskog objekta) određuje se tako što se prosječna tržišna cijena m^2 građevinskog objekta, zavisno od namjene, množi sa veličinom građevinskog objekta (izražena u m^2), a nakon toga koriguje koeficijentom mjesta gdje se građevinski objekat nalazi, koeficijentom kvaliteta i umanjuje se na osnovu starosti objekta.

Na osnovu člana 6a stav 2 Zakona o porezu na nepokretnosti („Službeni list CG“ br.25/19 i 49/22) tržišna vrijednost nepokretnosti (zemljišta) određuje se tako što se prosječna tržišna cijena m^2 zemljišta, zavisno od namjene, množi sa površinom zemljišta (izražena u m^2), a nakon toga koriguje koeficijentom mjesta gdje se zemljište nalazi i koeficijentom kvaliteta.

NESTAMBENI PROSTOR:

- PD1 ($135m^2$), PD10 ($178m^2$), PD11 ($48m^2$), PD13 ($30m^2$), PD93 ($388m^2$), PD180 ($16m^2$), PD181 ($485m^2$), PD194 ($8m^2$), PD196 ($28m^2$) u zgradi I na KP 2057/1 KO Budva, LN-2707 (osnov prava - svojina, obim prava 1/1)

Za 2020. godinu tržišna vrijednost nestambenog prostora u ZGRADI BR.1 na KP 2057/1 KO Budva LN-2707, čija je ukupna površina $1.316 m^2$, utvrđuje se:



- 1.316 m² (a) x 779,10€ (b) x 1,20 (c) x 0,54 (d) x - 0,21 (e) = 524.869,32 €
- a) površina nepokretnosti 1.316 m²
 - b) prosječna tržišna vrijednost nepokretnosti - nestambenog prostora po m² na teritoriji opštine Budva za 2020.godinu u iznosu od 779,10 €/m² (Shodno Odluci o određivanju prosječne tržišne cijene nepokretnosti br. 01-923/20-1466/1 od 28.05.2020. godine i podataka Zavoda za statistiku „Monstat“),
 - c) 1,20 - koeficijent kojim je utvrđena I zona (shodno članu 5 Odluke o porezu na nepokretnosti, „Službeni list CG – Opštinski propisi“ br. 43/19 i 25/22 i članu 6d Zakona o porezu na nepokretnosti, „Službeni list CG“ br.25/19 i 49/22),
 - d) koeficijent kvaliteta objekta 0,54 (shodno članu 6 Odluke o porezu na nepokretnosti - „Službeni list CG – Opštinski propisi“ br. 43/19 i 25/22 i članu 6e Zakona o porezu na nepokretnosti- „Službeni list CG“ br.25/19 i 49/22),
 - e) koeficijent starosti objekta (shodno članu 6f Zakona o porezu na nepokretnosti - „Službeni list CG“, broj: 25/19 i 49/22). Nepokretnost je sagrađena 1999. godine, starost objekta je 21 godina, koef. - 0,21.

Shodno čl. 8 tačka 1.5 Odluke o porezu na nepokretnosti („Službeni list CG – Opštinski propisi“ br. 43/19 i 25/22) stopa poreza za nestambeni prostor iznosi 0,25%.

STAMBENI PROSTOR:

- PD2 (15m²), PD14 (121m²), PD18 (89m²), PD29 (23m²), PD37 (54m²), PD46 (33m²), PD67 (39m²), PD76 (58m²) u zgradi I na KP 1260/5 KO Budva, LN-2707 (osnov prava- svojina, obim prava 1/1),
- PD18 (57m²), PD28 (37m²) u zgradi II na KP 1260/5 KO Budva, LN-2707 (osnov prava-svojina, obim prava 1/1)
- PD139 (23m²), PD145 (23m²), PD217 (91m²), PD232 (130m²) u zgradi I na KP 2057/1 KO Budva, LN-2707 (osnov prava - svojina, obim prava 1/1),
- PD2 (44m²), PD6 (42m²), PD8 (45m²), PD9 (23m²), PD10 (19m²) u zgrada I na KP 1787/8 KO Budva, LN-2672 (osnov prava- svojina, obim prava 1/1)
- PD60 (50m²) u zgrada I na KP 781 KO Budva, LN-3309 (osnov prava - svojina, obim prava 1/1),

Za 2020. godinu **tržišna vrijednost stambenog prostora u ZGRADI BR.1** na KP 1260/5 KO Budva, LN-2707 (osnov prava - svojina, obim prava 1/1), čija je ukupna površina P=432 m² utvrđuje se:

$$432 \text{ m}^2 \text{ (a) x } 1.333,60 \text{ € (b) x } 1,00 \text{ (c) x } 0,85 \text{ (d) x } - 0,22 \text{ (e) } = 381.964,38 \text{ €}$$

- a) površina nepokretnosti 432 m²
- b) prosječna tržišna vrijednost nepokretnosti – stambenog prostora po m² na teritoriji opštine Budva za 2020.godinu u iznosu od 1.333,60 €/m² (Shodno Odluci o određivanju prosječne tržišne cijene nepokretnosti br. 01-923/20-1466/1 od 28.05.2020.godine i podataka Zavoda za statistiku „Monstat“),
- c) 1,00 - koeficijent kojim je utvrđena II zona (shodno članu 5 Odluke o porezu na nepokretnosti, „Službeni list CG – Opštinski propisi“ br. 43/19 i 25/22 i članu 6d Zakona o porezu na nepokretnosti, „Službeni list CG“ br.25/19 i 49/22),
- d) koeficijent kvaliteta objekta 0,85 (shodno članu 6 Odluke o porezu na nepokretnosti – „Službeni list CG – Opštinski propisi“ br. 43/19 i 25/22 i članu 6e Zakona o porezu na



nepokretnosti - „Službeni list CG“ br.25/19 i 49/22),

- e) koeficijent starosti objekta (shodno članu 6f Zakona o porezu na nepokretnosti - „Službeni list CG“, broj: 25/19 i 49/22). Nepokretnost je sagrađena 1998.godine, starost objekta je 22 godina, koef. - 0,22.

Za 2020. godinu tržišna vrijednost stambenog prostora u ZGRADI BR.2 na KP 1260/5 KO Budva, LN-2707 (osnov prava - svojina, obim prava 1/1), čija je ukupna površina P=94 m² utvrđuje se:

$$94 \text{ m}^2 (\text{a}) \times 1.333,60 \text{ €} (\text{b}) \times 1,00 (\text{c}) \times 0,85 (\text{d}) \times -0,22 (\text{e}) = 83.112,62 \text{ €}$$

- a) površina nepokretnosti 94 m²
- b) prosječna tržišna vrijednost nepokretnosti – stambenog prostora po m² na teritoriji opštine Budva za 2020.godinu u iznosu od 1.333,60 €/m² (Shodno Odluci o određivanju prosječne tržišne cijene nepokretnosti br. 01-923/20-1466/1 od 28.05.2020.godine i podataka Zavoda za statistiku „Monstat“),
- c) 1,00 - koeficijent kojim je utvrđena II zona (shodno članu 5 Odluke o porezu na nepokretnosti, „Službeni list CG – Opštinski propisi“ br. 43/19 i 25/22 i članu 6d Zakona o porezu na nepokretnosti, „Službeni list CG“ br.25/19 i 49/22),
- d) koeficijent kvaliteta objekta 0,85 (shodno članu 6 Odluke o porezu na nepokretnosti – „Službeni list CG – Opštinski propisi“ br. 43/19 i 25/22 i članu 6e Zakona o porezu na nepokretnosti, „Službeni list CG“ br.25/19 i 49/22),
- e) koeficijent starosti objekta (shodno članu 6f Zakona o porezu na nepokretnosti - „Službeni list CG“, broj: 25/19 i 49/22). Nepokretnost je sagrađena 1998.godine, starost objekta je 22 godina, koef. - 0,22.

Za 2020. godinu tržišna vrijednost stambenog prostora u ZGRADI BR.1 na KP 2057/1 KO Budva, LN-2707 (osnov prava - svojina, obim prava 1/1), čija je ukupna površina P=267 m² utvrđuje se:

$$267 \text{ m}^2 (\text{a}) \times 1.333,60 \text{ €} (\text{b}) \times 1,20 (\text{c}) \times 0,85 (\text{d}) \times -0,21 (\text{e}) = 286.922,17 \text{ €}$$

- a) površina nepokretnosti 267 m²
- b) prosječna tržišna vrijednost nepokretnosti – stambenog prostora po m² na teritoriji opštine Budva za 2020.godinu u iznosu od 1.333,60 €/m² (Shodno Odluci o određivanju prosječne tržišne cijene nepokretnosti br. 01-923/20-1466/1 od 28.05.2020.godine i podataka Zavoda za statistiku „Monstat“),
- c) 1,20 - koeficijent kojim je utvrđena I zona (shodno članu 5 Odluke o porezu na nepokretnosti, „Službeni list CG – Opštinski propisi“ br. 43/19 i 25/22 i članu 6d Zakona o porezu na nepokretnosti, „Službeni list CG“ br.25/19 i 49/22),
- d) koeficijent kvaliteta objekta 0,85 (shodno članu 6 Odluke o porezu na nepokretnosti – „Službeni list CG – Opštinski propisi“ br. 43/19 i 25/22 i članu 6e Zakona o porezu na nepokretnosti, „Službeni list CG“ br.25/19 i 49/22),
- e) koeficijent starosti objekta (shodno članu 6f Zakona o porezu na nepokretnosti - „Službeni list CG“, broj: 25/19 i 49/22). Nepokretnost je sagrađena 1999.godine, starost objekta je 21 godina, koef. - 0,21.

Za 2020. godinu tržišna vrijednost stambenog prostora U ZGRADA BR.1 na KP 1787/8 KO Budva, LN-2672 (osnov prava - svojina, obim prava 1/1), čija je ukupna površina P=173 m² utvrđuje se:

$$173 \text{ m}^2 (\text{a}) \times 1.333,60 \text{ €} (\text{b}) \times 1,00 (\text{c}) \times 0,85 (\text{d}) \times -0,27 (\text{e}) = 143.157,29 \text{ €}$$

- a) površina nepokretnosti 173 m²

- Cin
UPLATA
1 BUDVA
- b) prosječna tržišna vrijednost nepokretnosti – stambenog prostora po m² na teritoriji opštine Budva za 2020.godinu u iznosu od 1.333,60 €/m² (Shodno Odluci o određivanju prosječne tržišne cijene nepokretnosti br. 01-923/20-1466/1 od 28.05.2020.godine i podataka Zavoda za statistiku „Monstat“),
 - c) 1,00 - koeficijent kojim je utvrđena II zona (shodno članu 5 Odluke o porezu na nepokretnosti, „Službeni list CG – Opštinski propisi“ br. 43/19 i 25/22 i članu 6d Zakona o porezu na nepokretnosti, „Službeni list CG“ br.25/19 i 49/22),
 - d) koeficijent kvaliteta objekta 0,85 (shodno članu 6 Odluke o porezu na nepokretnosti – „Službeni list CG – Opštinski propisi“ br. 43/19 i 25/22 i članu 6e Zakona o porezu na nepokretnosti-,„Službeni list CG“ br.25/19 i 49/22),
 - e) koeficijent starosti objekta (shodno članu 6f Zakona o porezu na nepokretnosti - „Službeni list CG“, broj: 25/19 i 49/22). Nepokretnost je sagrađena 1993.godine, starost objekta je 27 godina, koef. - 0,27.

Za 2020. godinu tržišna vrijednost stambenog prostora U ZGRADA BR.1 na KP 781 KO Budva, LN-3309 (osnov prava - svojina, obim prava 1/1), čija je površina P=50 m² utvrđuje se:

$$50 \text{ m}^2 \text{ (a) } x 1.333,60 \text{ € (b) } x 1,00 \text{ (c) } x 0,85 \text{ (d) } x - 0,14 \text{ (e) } = 48.743,08 \text{ €}$$

- a) površina nepokretnosti 50 m²
- b) prosječna tržišna vrijednost nepokretnosti – stambenog prostora po m² na teritoriji opštine Budva za 2020.godinu u iznosu od 1.333,60 €/m² (Shodno Odluci o određivanju prosječne tržišne cijene nepokretnosti br. 01-923/20-1466/1 od 28.05.2020.godine i podataka Zavoda za statistiku „Monstat“),
- c) 1,00 - koeficijent kojim je utvrđena II zona (shodno članu 5 Odluke o porezu na nepokretnosti, „Službeni list CG – Opštinski propisi“ br. 43/19 i 25/22 i članu 6d Zakona o porezu na nepokretnosti, „Službeni list CG“ br.25/19 i 49/22),
- d) koeficijent kvaliteta objekta 0,85 (shodno članu 6 Odluke o porezu na nepokretnosti – „Službeni list CG – Opštinski propisi“ br. 43/19 i 25/22 i članu 6e Zakona o porezu na nepokretnosti-,„Službeni list CG“ br.25/19 i 49/22),
- e) koeficijent starosti objekta (shodno članu 6f Zakona o porezu na nepokretnosti - „Službeni list CG“, broj: 25/19 i 49/22). Nepokretnost je sagrađena 2006.godine, starost objekta je 14 godina, koef. - 0,14.

Shodno čl. 9 tačka 1.1 Odluke o porezu na nepokretnosti („Službeni list CG – Opštinski propisi“ br. 43/19 i 25/22) stopa poreza za sekundarni stambeni objekat iznosi 0,60%.

POSLOVNI PROSTOR :

- PD34 (35m²), PD63 (35m²), u zgradi I na KP 1260/5 KO Budva, LN-2707 (osnov prava - svojina, obim prava 1/1),
- PD118 (70m²), PD136 (19m²), PD213 (375m²), PD228 (192m²) u zgradi I na KP 2057/1 KO Budva, LN-2707 (osnov prava - svojina, obim prava 1/1),

Za 2020.godinu tržišna vrijednost poslovnog prostora u ZGRADI BR.1 na KP 1260/5 KO Budva, LN-2707 (osnov prava-svojina, obim prava 1/1), čija je ukupna površina P=70 m² utvrđuje se:

$$70 \text{ m}^2 \text{ (a) } x 1.556,20 \text{ € (b) } x 1,00 \text{ (c) } x 0,81 \text{ (d) } x - 0,22 \text{ (e) } = 68.824,50 \text{ €}$$

- a) površina nepokretnosti 70 m²
- b) prosječna tržišna vrijednost nepokretnosti – poslovnog prostora po m² na teritoriji opštine



Budva za 2020.godinu u iznosu od 1.556,20 €/m² (Shodno Odluci o određivanju prosječne tržišne cijene nepokretnosti br. 01-923/20-1466/1 od 28.05.2020.godine i podataka Zavoda za statistiku „Monstat“),

- c) 1,00 - koeficijent kojim je utvrđena II zona (shodno članu 5 Odluke o porezu na nepokretnosti, „Službeni list CG – Opštinski propisi“ br. 43/19 i 25/22 i članu 6d Zakona o porezu na nepokretnosti, „Službeni list CG“ br.25/19 i 49/22)
- d) koeficijent kvaliteta objekta 0,81 (shodno članu 6 Odluke o porezu na nepokretnosti – „Službeni list CG – Opštinski propisi“ br. 43/19 i 25/22 i članu 6e Zakona o porezu na nepokretnosti -, „Službeni list CG“ br.25/19 i 49/22),
- e) koeficijent starosti objekta (shodno članu 6f Zakona o porezu na nepokretnosti - „Službeni list CG“, broj: 25/19 i 49/22). Nepokretnost je sagrađena 1998.godine, starost objekta je 22 godina, koef. - 0,22.

Za 2020.godinu tržišna vrijednost poslovnog prostora u ZGRADI BR.1 na KP 2057/1 KO Budva, LN-2707 (osnov prava - svojina, obim prava 1/1), čija je ukupna površina P=656 m² utvrđuje se:

$$656 \text{ m}^2 (\text{a}) \times 1.556,20 \text{ €} (\text{b}) \times 1,20 (\text{c}) \times 0,81 (\text{d}) \times -0,21 (\text{e}) = 783.903,51 \text{ €}$$

- a) površina nepokretnosti 656 m²
- b) prosječna tržišna vrijednost nepokretnosti – poslovnog prostora po m² na teritoriji opštine Budva za 2020.godinu u iznosu od 1.556,20 €/m² (Shodno Odluci o određivanju prosječne tržišne cijene nepokretnosti br. 01-923/20-1466/1 od 28.05.2020.godine i podataka Zavoda za statistiku „Monstat“),
- c) 1,20 - koeficijent kojim je utvrđena I zona (shodno članu 5 Odluke o porezu na nepokretnosti, „Službeni list CG – Opštinski propisi“ br. 43/19 i 25/22 i članu 6d Zakona o porezu na nepokretnosti, „Službeni list CG“ br.25/19 i 49/22)
- d) koeficijent kvaliteta objekta 0,81 (shodno članu 6 Odluke o porezu na nepokretnosti – „Službeni list CG – Opštinski propisi“ br. 43/19 i 25/22 i članu 6e Zakona o porezu na nepokretnosti -, „Službeni list CG“ br.25/19 i 49/22),
- e) koeficijent starosti objekta (shodno članu 6f Zakona o porezu na nepokretnosti - „Službeni list CG“, broj: 25/19 i 49/22). Nepokretnost je sagrađena 1999.godine, starost objekta je 21 godina, koef. - 0,21.

Shodno čl. 8 tačka 1.2 Odluke o porezu na nepokretnosti („Službeni list CG – Opštinski propisi“ br. 43/19 i 25/22) stopa poreza za poslovne prostorije iznosi 0,40%.

GARAŽE :

- PD27 (14m²), PD62 (15m²) u zgradi I na KP 1260/5 KO Budva, LN-2707 (osnov prava-svojina, obim prava 1/1)
- PD5 (22 m²) u zgradi II na KP 1260/5 KO Budva, LN-2707 (osnov prava- svojina, obim prava 1/1),
- PD15 (16m²), PD19 (16m²), PD20 (16m²), PD65 (16m²), PD104 (16m²), PD107 (16m²), PD111 (16m²), PD183 (16m²), PD189 (16m²), PD190 (16m²) u zgradi I na KP 2057/1 KO Budva, LN-2707 (osnov prava - svojina, obim prava 1/1)

Za 2020.godinu tržišna vrijednost garaže u ZGRADI BR.1 na KP 1260/5 KO Budva, LN-2707 (osnov prava-svojina, obim prava 1/1), čija je ukupna površina P=29 m² utvrđuje se:



$29 \text{ m}^2 (\text{a}) \times 779,10 \text{ €} (\text{b}) \times 1,00 (\text{c}) \times 0,54 (\text{d}) \times -0,22 (\text{e}) = 9.516,55 \text{ €}$

- a) površina nepokretnosti 29 m^2
- b) prosječna tržišna vrijednost nepokretnosti - garaže po m^2 na teritoriji opštine Budva za 2020.godinu u iznosu od $779,10 \text{ €}/\text{m}^2$ (Shodno Odluci o određivanju prosječne tržišne cijene nepokretnosti br. 01-923/20-1466/1 od 28.05.2020.godine i podataka Zavoda za statistiku „Monstat“),
- c) $1,00$ - koeficijent kojim je utvrđena II zona (shodno članu 5 Odluke o porezu na nepokretnosti, „Službeni list CG – Opštinski propisi“ br. 43/19 i 25/22 i članu 6d Zakona o porezu na nepokretnosti, „Službeni list CG“ br.25/19 i 49/22),
- d) koeficijent kvaliteta objekta $0,54$ (shodno članu 6 Odluke o porezu na nepokretnosti - „Službeni list CG – Opštinski propisi“ br. 43/19 i 25/22 i članu 6e Zakona o porezu na nepokretnosti- „Službeni list CG“ br.25/19 i 49/22),
- e) koeficijent starosti objekta (shodno članu 6f Zakona o porezu na nepokretnosti - „Službeni list CG“, broj: 25/19 i 49/22). Nepokretnost je sagrađena 1998. godine, starost objekta je 22 godina, koef. - $0,22$.

Za 2020.godinu tržišna vrijednost garaže u ZGRADI BR.2 na KP 1260/5 KO Budva, LN-2707 (osnov prava-svojina, obim prava 1/1), čija je površina $P=22 \text{ m}^2$ utvrđuje se:

$22 \text{ m}^2 (\text{a}) \times 779,10 \text{ €} (\text{b}) \times 1,00 (\text{c}) \times 0,54 (\text{d}) \times -0,22 (\text{e}) = 7.219,45 \text{ €}$

- a) površina nepokretnosti 22 m^2
- b) prosječna tržišna vrijednost nepokretnosti - garaže po m^2 na teritoriji opštine Budva za 2020.godinu u iznosu od $779,10 \text{ €}/\text{m}^2$ (Shodno Odluci o određivanju prosječne tržišne cijene nepokretnosti br. 01-923/20-1466/1 od 28.05.2020.godine i podataka Zavoda za statistiku „Monstat“),
- c) $1,00$ - koeficijent kojim je utvrđena II zona (shodno članu 5 Odluke o porezu na nepokretnosti, „Službeni list CG – Opštinski propisi“ br. 43/19 i 25/22 i članu 6d Zakona o porezu na nepokretnosti, „Službeni list CG“ br.25/19 i 49/22),
- d) koeficijent kvaliteta objekta $0,54$ (shodno članu 6 Odluke o porezu na nepokretnosti - „Službeni list CG – Opštinski propisi“ br. 43/19 i 25/22 i članu 6e Zakona o porezu na nepokretnosti- „Službeni list CG“ br.25/19 i 49/22),
- e) koeficijent starosti objekta (shodno članu 6f Zakona o porezu na nepokretnosti - „Službeni list CG“, broj: 25/19 i 49/22). Nepokretnost je sagrađena 1998. godine, starost objekta je 22 godina, koef. - $0,22$.

Za 2020.godinu tržišna vrijednost garaže u ZGRADI BR.1 na KP 2057/1 KO Budva, LN-2707 (osnov prava-svojina, obim prava 1/1), čija je ukupna površina $P=160 \text{ m}^2$ utvrđuje se:

$160 \text{ m}^2 (\text{a}) \times 779,10 \text{ €} (\text{b}) \times 1,20 (\text{c}) \times 0,54 (\text{d}) \times -0,21 (\text{e}) = 63.813,90 \text{ €}$

- a) površina nepokretnosti 160 m^2
- b) prosječna tržišna vrijednost nepokretnosti - garaže po m^2 na teritoriji opštine Budva za 2020.godinu u iznosu od $779,10 \text{ €}/\text{m}^2$ (Shodno Odluci o određivanju prosječne tržišne cijene nepokretnosti br. 01-923/20-1466/1 od 28.05.2020. godine i podataka Zavoda za statistiku „Monstat“),
- c) $1,20$ - koeficijent kojim je utvrđena I zona (shodno članu 5 Odluke o porezu na nepokretnosti, „Službeni list CG – Opštinski propisi“ br. 43/19 i 25/22 i članu 6d Zakona o porezu na nepokretnosti, „Službeni list CG“ br.25/19 i 49/22),
- d) koeficijent kvaliteta objekta $0,54$ (shodno članu 6 Odluke o porezu na nepokretnosti - „Službeni list CG – Opštinski propisi“ br. 43/19 i 25/22 i članu 6e Zakona o porezu na



nepokretnosti - „Službeni list CG“ br.25/19 i 49/22),

e) koeficijent starosti objekta (shodno članu 6f Zakona o porezu na nepokretnosti - „Službeni list CG“, broj: 25/19 i 49/22). Nepokretnost je sagrađena 1999. godine, starost objekta je 21 godina, koef. - 0,21.

Shodno čl. 8 tačka 1.4 Odluke o porezu na nepokretnosti („Službeni list CG – Opštinski propisi“ br. 43/19 i 25/22) stopa poreza za garaže iznosi 0,30%.

ZEMLJIŠTE:

- građevinsko zemljište na KP 1260/5, površine 1650m², KO Budva, LN-2707 (osnov prava - svojina, obim prava 1/1),
- građevinsko zemljište na KP 326/1, KP 326/4, KP 326/5, KP 326/6, KP 326/7, KP 326/8 ukupne površine 471 m² KO Budva, LN-2842 (osnov prava - susvojina, obim prava 1/5)

Za **2020.godinu tržišna vrijednost građevinskog zemljišta** na KP 1260/5 (1650m²) KO Budva, LN 2707 (osnov prava - svojina, obim prava 1/1) utvrđuje se:

$$1650\text{m}^2 \text{ (a)} \times 186,00\text{€ (b)} \times 1,00 \text{ (c)} \times 1,20 \text{ (d)} = 368.280,00 \text{ €}$$

- a) površina nepokretnosti 1650 m²,
- b) prosječna tržišna vrijednost nepokretnosti – građevinskog zemljišta po m² na teritoriji Opštine Budva za 2020. godinu u iznosu od 186,00 €/m² (Shodno dopisu Uprave prihoda Crne Gore br. 03/11-2/2183/21 od 15.03.2021.godine i podataka Zavoda za statistiku „Monstat“),
- c) 1,00 - koeficijent kojim je utvrđena II zona (shodno članu 5 Odluke o porezu na nepokretnosti, „Službeni list CG – Opštinski propisi“ br. 43/19 i 25/22 i članu 6d Zakona o porezu na nepokretnosti, „Službeni list CG“ br. 25/19 i 49/22),
- d) koeficijent kvaliteta zemljišta 1,20 (shodno članu 7 Odluke o porezu na nepokretnosti, „Službeni list CG – Opštinski propisi“ br. 43/19 i 25/22 i članu 6e Zakona o porezu na nepokretnosti, „Službeni list CG“ br. 25/19 i 49/22).

Za **2020.godinu tržišna vrijednost građevinskog zemljišta** na KP 326/1, KP 326/4, KP 326/5, KP 326/6, KP 326/7, KP 326/8 ukupne površine 471 m² KO Budva, LN-2842 (osnov prava - susvojina, obim prava 1/5) utvrđuje se:

$$94,2 \text{ m}^2 \text{ (a)} \times 186,00\text{€ (b)} \times 0,80 \text{ (c)} \times 1,20 \text{ (d)} = 16.820,35 \text{ €}$$

- a) površina nepokretnosti 94,2 m²,
- b) prosječna tržišna vrijednost nepokretnosti – građevinskog zemljišta po m² na teritoriji Opštine Budva za 2020. godinu u iznosu od 186,00 €/m² (Shodno dopisu Uprave prihoda Crne Gore br. 03/11-2/2183/21 od 15.03.2021.godine i podataka Zavoda za statistiku „Monstat“),
- c) 0,80 - koeficijent kojim je utvrđena III zona (shodno članu 5 Odluke o porezu na nepokretnosti, „Službeni list CG – Opštinski propisi“ br. 43/19 i 25/22 i članu 6d Zakona o porezu na nepokretnosti, „Službeni list CG“ br. 25/19 i 49/22),
- d) koeficijent kvaliteta zemljišta 1,20 (shodno članu 7 Odluke o porezu na nepokretnosti, „Službeni list CG – Opštinski propisi“ br. 43/19 i 25/22 i članu 6e Zakona o porezu na nepokretnosti, „Službeni list CG“ br. 25/19 i 49/22).

Shodno čl. 10 tačka 2.1 Odluke o porezu na nepokretnosti („Službeni list CG – Opštinski propisi“ br. 43/19 i 25/22) stopa poreza za građevinsko zemljište iznosi 1,00%.

Uvid u spise predmeta možete ostvariti u službenim prostorijama Opštine Budva, Trg Sunca br. 3, kancelarija br. 40.

U skladu sa članom 112 Zakona o upravnom postupku, o rezultatima ispitnog postupka možete se izjasniti u pisanoj formi u roku od 3 dana od dana prijema ovog obavještenja.

Ako se ne izjasnite o rezultatima ispitnog postupka ovaj organ će donijeti rješenje bez Vašeg izjašnjenja.

INSPEKTOR II

Slđana Nedović



Na osnovu člana 16 stav 2 Zakona o porezu na nepokretnosti („Sl.. List RCG,, broj 25/19 i 49/22), člana 14 Odluke o porezu na nepokretnosti („ Sl.List Opštinski propisi“, broj 43/19), Uprava lokalnih javnih prihoda propisuje, Obrazac PP BD1.

Obrazac PP BD1

PORESKA PRIJAVA

Za utvrđivanje poreza na nepokretnosti za 2020_godinu

I. PODACI O PORESKOM OBVEZNIKU

" BSP" DOO NAZIV		
REGISTARSKI BROJ 50054893	PIB 02109867	ŠIFRA DJELATNOSTI 7112
BUDVA SJEDIŠTE	TRG SUNCA BR.4 ULICA	BROJ TELEFONA

BROJ ŽIRO RAČUNA	BANKA
------------------	-------

II. PODACI O NEPOKRETNOSTI

R. BR.	ADRESA NEPOKRETNOST I /ulica i broj/	OPIS NEPOKRETNOSTI /zemljište, zgrade, proizvodne hale i sl./	POVRŠINA NEPOKRETN.	Kat. PARCEL A	GOD.IZG RADNJE ILI REKONST RUK.	VRIJED. ISKAZANA UPOS. KNJIG.NA 31.12.2019.god.
1.	BUDVA	NESTAMBENI PROSTOR, zgrada 1 (površina 1316 m ²)	PD1, PD10, PD11, PD13, PD93, PD180, PD181, PD194, PD196	KP2057/1, LN2707		524.869,32 €
2.	BUDVA	STAMBENI PROSTOR, zgrada 1 (površina 432m ²)	PD2, PD14, PD18, PD29, PD37, PD46, PD67, PD76	KP 1260/5, LN2707		381.964,38 €
3.	BUDVA	STAMBENI PROSTOR, zgrada 2 (površina 94 m ²)	PD18, PD28	KP 1260/5, LN2707		83.112,62 €
4.	BUDVA	STAMBENI PROSTOR, zgrada 1(površina 267 m ²)	PD139, PD145, PD217, PD232	KP2057/1, LN2707		286.922,17 €
5.	BUDVA	STAMBENI PROSTOR zgrada 1(površina 173 m ²)	PD2, PD6, PD8, PD9, PD10	KP 1787/8, LN2672		143.157,29 €
6.	BUDVA	STAMBENI PROSTOR zgrada 1(površina 50 m ²)	PD60	KP781, LN3309		48.743,08 €
7.	BUDVA	POSLOVNI PROSTOR zgrada 1(površina 70 m ²)	PD34, PD63	KP1260/5, LN2707		68.824,50 €
8.	BUDVA	POSLOVNI PROSTOR zgrada 1(površina 656 m ²)	PD118, PD136, PD213, PD228	KP2057/1, LN2707		783.903,51 €
9.	BUDVA	GARAŽE zgrada 1(površina 29 m ²)	PD27, PD62	KP1260/5, LN2707		9.516,55 €
10.	BUDVA	GARAŽE zgrada 2(površina 22 m ²)	PD5	KP 1260/5, LN2707		7.219,45 €
11.	BUDVA	GARAŽE zgrada 1(površina 160 m ²)	PD15, PD19, PD20, PD65, PD104, PD107, PD111, PD183, PD189, PD190	KP2057/1, LN2707		63.813,90 €

12.	BUDVA	GRAĐ.ZEMLJIŠTE	1650 m ²	KP1260/5, LN2707		368.280,00 €
13.	BUDVA	GRAĐ.ZEMLJIŠTE	94,2 m ²	KP326/1, KP326/4-8 LN2842		16.820,35 €

III

Uz obrazac PP BD-1 obavezno se prilaže:

- Bilans stanja, zaključni list ili bruto bilans (analitička kartica imovine), obračun amortizacije iz predhodne godine i
- rješenje o uknjižbi ili pravosnažna sudska odluka, za pravna lica koja su stekla nepokretnost u godini koja predodi godini za koju se vrši utvrđivanje poreza na nepokretnosti.

IV NAPOMENA PORESKOG OBVEZNIKA

IZJAVLJUJEM POD KRIVIČNOM I MATERIJALNOM ODGOVORNOŠĆU DA SU NAVEDENI
PODACI U PRIJAVI

PRILOZIMA UZ PRIJAVU TAČNI.

Potpis poreskog obveznika ili ovlašćenog lica : _____

PIB poreskog obveznika ili ovlašćenog lica : - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - Datum :

POPUNJAVA PORESKI ORGAN

Broj dokumenta UPI / 01-411/21 - 13093 / 9/23 Datum prijema : 30 / 03 / 2023 .god.

Prezime i ime ovlašćenog službenika : Sladjana Nedocic

Potpis : Sladjana Nedocic'



